

Broj: 0705-426/21-1197/13

19-07-2021

**UGOVOR O PREVOZU PRIPADNIKA VOJSKE CRNE GORE
- PREVOZ IZ PODGORICE 2 -**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

Naručioca:

MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: +382 20 246 073
koga: Prof. dr Olivera Injac, ministarka (u daljem tekstu: **Naručilac**)
zastupa

i

Ponudača:

„BLT” D.O.O.

adresa: Manastirska 83, 81000 Podgorica
PIB: 02048698
žiro-račun: 540-1000031144061-55 Erste Bank Ad Podgorica
telefon/faks: +382 69 687 062
e-mail: blt.podgorica@gmail.com
koga zastupa: Janko Bulatović, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

OSNOV UGOVORA

Poziv za nadmetanje broj 0701-426/21-1997/4 od 12.04.2021. godine i Poziv kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponude broj 0701-426/20-1997/6 od 24.05.2021. godine za ograničeni postupak javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti usluge transporta pripadnika Vojske Crne Gore;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0705-426/21-1197/11 od 02.07.2021. godine;

Prijava broj 3454 od 28.04.2021. godine i ponuda broj 4996 od 09.06.2021. godine ponuđača „BLT” d.o.o. Podgorica.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge prevoza pripadnika Vojske Crne Gore, Partija 2 predmeta nabavke - Prevoz iz Podgorice 2, u svemu prema specifikaciji i zahtjevima iz Poziva za nadmetanje broj 0701-426/21-1997/4 od 12.04.2021. godine, Poziva kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponude broj 0701-426/20-1997/6

od 24.05.2021. godine, kao i prijavi broj 3454 od 28.04.2021. godine i ponudi broj 4996 od 09.06.2021. godine Izvršioca.

Finansijski dio ponude je sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovorene usluge iznosi **145.400,00 €** bez PDV-a, dok je iznos PDV-a **10.178,00 €**.

Član 3

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica na iznos obračunat za usluge pružene tokom prethodnog mjeseca sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati i broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, za prethodni mjesec, uplaćuje sukcesivno na žiro račun Izvršioca broj 540-1000031144061-55 kod Erste Bank AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana prijema svake uredno ispostavljene mjesečne fakture.

ROK, MJESTO, NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA

Član 4

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca ugovorenu uslugu vrši sukcesivno, svakog radnog dana u periodu od 365 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Član 5

Mjesto izvršenja predmetne usluge su autobuske linije utvrđene u finansijskom dijelu ponude (specifikaciji predmeta javne nabavke za partiju 2) na relacijama Podgorica-Golubovci i Podgorica-Bar, u skladu sa evidencionim kartonima linija koje će Naručilac dostaviti Izvršiocu najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora.

Evidencioni kartoni linija sadrže konkretno određene trase svake linije na relacijama koje čine stavke predmeta nabavke (Finansijskog dijela ponude) sa podacima o stajalištima, početnoj i krajnjoj destinaciji, tačnom vremenu polaska i povratka, kao i podatke o licu/ima Naručioca određenim za praćenje realizacije predmetne usluge.

Naručilac u toku realizacije Ugovora zadržava pravo na korekciju evidencionih kartona u zavisnosti od organizacionih potreba i promjena.

Eventualne korekcije evidencionih kartona Naručilac je dužan blagovremeno dostaviti Izvršiocu.

Član 6

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca, pruža usluge prevoza po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, kao i odredbama ovog ugovora, tehnički ispravnim vozilima u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima, standardima i

normativima koji važe za ovu vrstu usluge, prihvaćenom ponudom za predmetnu nabavku i ovim ugovorom.

Izvršilac se obavezuje da usluge pruža angažovanjem svojih stručno osposobljenih lica, zdravstveno sposobnim i odmornim vozačima koji ispunjavaju uslove predvišene Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. List CG“, br.33/12, 58/14, 14/17, 66/19) i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. List CG“, br. 71/17, 67/19), kao i da tokom pružanja predmetne usluge obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju po kojoj se usluga vrši, shodno Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju, kao i da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama i obavezan da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim pružanjem usluge.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se linija transporta opisana na poziciji 1 Finansijskog dijela ponude ukida u periodu jul – avgust (40 radnih dana manje), zbog korišćenja godišnjih odmora. U tom periodu će se izvršiti korekcija ostalih linija.

U slučaju smanjivanja potreba usljed organizacijsko-formacijskih promjena, Naručilac zadržava pravo da otkáže određenu liniju na minimalni period otkazivanja od 7 dana.

Izvršilac se obavezuje da obezbijedi dežurno vozilo sa vozačem na vojnom aerodromu u Golubovcima, spremno za angažovanje po potrebi jedinice, u radno vrijeme, na relaciji do 200 km uključujući kilometražu ostvarenu na redovnoj liniji.

KVALITET I GARANCIJA KVALITETA

Član 8

Izvršilac se obavezuje da ugovorenu uslugu prevoza iz člana 1 ovog ugovora vrši sa pet međugradska (turistička) autobusa za prevoz putnika u međumjesnom prevozu, kao i da obezbijedi dva autobusa u rezervi radi obezbjeđenja kontinuiteta u pružanju predmetne usluge u slučaju kvara na autobusima ili zastoja zbog krivice Izvršioca.

Izvršilac se obavezuje da za prevoz pripadnika Vojske Crne Gore angažuje: Vozilo registarskih oznaka PG-DF274 sa brojem šasije WDB35716013073727, sa 53+1 sjedištem, vozilo registraskih oznaka PG-DN439 sa brojem šasije WDB37319510217621, sa 50+1 sjedištem, vozilo registarskih oznaka PG-JP627, sa brojem šasije NMB61335813234375, sa 52+1 sjedištem, vozilo registarskih oznaka PG-EF800, broj šasije WAGP21ZZ88T012729, sa 52+1 sjedištem, vozilo registarskih oznaka PG-JS942 sa brojem šasije NMB61345513231210, sa 50+1 sjedištem, vozilo registarskih oznaka PG-JZ976 sa brojem šasije WKK31500001032248, sa 54+1 sjedištem i vozilo registarskih oznaka PG-KA491 sa brojem šasije WKK31700001010319, sa 50+1 sjedištem.

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca obezbijedi tehnički ispravna motorna vozila, funkcionalna, konstruisana i podešena tako da obezbjeđuju stepen potrebne udobnosti putnika, čista, uredna, opremljena sistemom za provjetravanje unutrašnjosti vozila i klima uređajima (uređaj za grijanje - hlađenje).

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 9

Naručilac je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana zaključivanja Ugovora odredi lice/a koje/a će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora i o tome obavijesti Izvršioca.

Ukoliko ovlašćena lica Naručioca, u toku izvršenja usluge prevoza, ustanove bilo kakve nedostatke, propuste ili odstupanja u odnosu na ugovorene uslove obavljanja posla definisane ponudom i ovim ugovorom, o tome će odmah, pisanim putem, obavijestiti Izvršioca i putem zapisnika će zajednički konstatovati uzrok i obim uočenih propusta, čijem otklanjanju je Izvršilac dužan da pristupi odmah po potpisivanju zapisnika.

Član 10

U slučaju kvara na vozilima ili zastoja zbog krivice prevoznika, Izvršilac je dužan da u što kraćem vremenu, ne dužem od 2 časa od nastanka kvara ili zastoja, isti otkloni ili da izvrši adekvatnu zamjenu datog vozila sa rezervnim vozilom kako bi nastavio započeti prevoz.

ZAŠTITA PODATAKA

Član 11

Izvršilac se obavezuje da sva vozila koja koristi za prevoz pripadnika Vojske Crne Gore parkira unutar kruga vojnog objekta i ne može ih koristiti za svoje potrebe u vremenu između linija dolaska i odlaska.

Izvršilac se obavezuje da će podatke do kojih dođe tokom realizacije ugovora i boravka unutar kruga vojnih objekata čuvati kao poslovnu i profesionalnu tajnu i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima, a u slučaju da se radi o stepenovanim podacima da će sa njima postupati u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka ("Sl. list CG", br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12

Izvršilac se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 14.540,00 €, odnosno 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka za završetak ugovorene usluge i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju više sile.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

VIŠA SILA

Član 13

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

UGOVORNA KAZNA

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da je u slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovorene usluge Izvršilac dužan platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 0,2 % od ugovorene cijene usluge za svaki dan neopravdanog kašnjenja, a najviše 5% vrijednosti ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi ugovoreni posao.

RASKID UGOVORA

Član 15

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorne obaveze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim stastusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona

o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/08, 4/11 i 22/17), Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/17, 67/19), Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju ("S.list CG", br. 53/09, 36/13) i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 19

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora, ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 20

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 21

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih Izvršilac dobija 2 (dva) primjerka, a Naručilac 4 (četiri) primjerka.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTARKA
Prof.dr Olivera Injac



IZVRŠILAC
„BLT“ D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Janko Bulatović

